



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA BOBEDI (P2)

NGWANAITSEELE 2012

MADUO: 80

NAKO: 2 diura

Pampiri e, e na le ditsebe di le 8.

DITAELO

1. Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le THARO e leng A, B le C.

KAROLO YA A: Tlhamo (40)

KAROLO YA B: Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano. (20)

KAROLO YA C: Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano/tshupetso/tshedimosetso/pono gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano. (20)
2. Batlhatlhojwa ba tshwanetse go araba potso e le NNGWE go tswa mo karolong e nngwe le e nngwe.
3. Kwala ka puo e o tlhatlhojwang ka yona.
4. Karolo e NNGWE le e NNGWE e simololwe mo tsebeng e NTŠHWA.
5. Dira lenaneo la thulaganyo/polane, buisa mme o siamise tiro ya gago, netefatsa gore lenaneo la thulaganyo/polane ya tlhamo le tlhagelele pele ga tlhamo.
6. Thala mola morago ga polane.
7. Dirisa nako jaana:

60 METSOTSO KAROLO YA A
30 METSOTSO KAROLO YA B
30 METSOTSO KAROLO YA C
8. Dipalo di tsamaelane le dipotso.
9. Naya tlhamo ya setshwantsho setlhogo.
10. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.

KAROLO YA A: TLHAMO**POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 200–250 ka ga NNGWE FELA ya ditlhogo tse di latelang kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo se se maleba. O se ka wa lebala go thala letlhomeso/lenaneopaakanyo/polane pele o kwala.

- 1.1 Moeteledipele wa nnete. [40]

KGOTSA

- 1.2 Ke ne ka ithuta go re nnyaya/ go gana. [40]

KGOTSA


- 1.3 Thuto ga e na mogolo le ngwana. [40]

KGOTSA

- 1.4 Letsatsi la me la ntlha kwa sekolong se segolo (high school). [40]

KGOTSA

- 1.5 Lebelela setshwantsho se se latelang, mme o kwale tlhamo ka sona.



[Setswana Tota, ME Serobatse le ba bangwe]

[40]

KGOTSA

1.6 Lebelela setshwantsho se se latelang, mme o kwale tlhamo ka sona.



[Monate wa Setswana, DS Matjila le ba bangwe]

[40]

KGOTSA

1.7 Lebelela setshwantsho se se latelang, mme o kwale tlhamo ka sona.




[Monate wa Setswana, DS Matjila le ba bangwe]

[40]

KGOTSA

1.8 Lebelela setshwantsho se se latelang, mme o kwale tlhamo ka sona.



[Matlhasedi, M Mogapi le K Mohulatsi]

[40]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A:

40

KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO**POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE FELA mo KAROLONG YA B. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

- 2.1 Lebelela setshwantsho se se latelang, mme o kwalele tsala ya gago **lekwalo la botsalano (friendly letter)**.



[Setswana se se Monate, MM Dipale le ba bangwe]

[20]

KGOTSA

- 2.2 Moruti wa kereke ya lona o le thusitse ka go simolola porojeke (project). Mo kwalele **lekwalo la ditebogo (thanks)**.

[20]

KGOTSA

- 2.3 Kwala **pegelo e khutshwane (short report)** ka ga kotsi e e tholwang ke tiriso e e botlhaswa ya diritibatsi mo motseng wa lona.

[20]

KGOTSA

- 2.4 Kgaitسادia (brother/sister) tsala ya gago o latlhegetswe ke botshelo mo kotsing ya sejanaga. Mo kwalele **lekwalo la kgomotso (sympathy)**.


[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 20

KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO**POTSO 3**

Araba potso e le NNGWE FELA mo karolong ya C. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 60–80.


- 3.1 O morulaganyi (organiser) wa motsamao wa boitumelo wa *Discovery 702 Walk the Talk*. Batsayakarolo (participants) ba tloga kwa *University of Johannesburg* go ya kwa *Marks Park Sports Club* kwa motsamao o simololang e bile o felelang gona. Dirisa mmapa o o neetsweng go neela batsayakarolo **kaelo tsela (directions)**. Dirisa **KAEDI (KEY)** e e neetsweng.

[20]

[English for Life, I Butler et al]

KGOTSA

- 3.2 Lebelela setshwantsho se se latelang, mme o kwale/thale **karata ya taletso (invitation)**.



[Matlhasedi, M Mogapi le K Mohulatsi]

[20]

KGOTSA

- 3.3 Kwala/thala **phousetara (poster)** e mo go yona o lemosang batho ka ga go ela tlhoko metsotso e le masome-a-marataro le borobedi (68 minutes) ka letsatsi la matsalo a Rre Nelson Rolihlahla Mandela.

[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C:
PALOGOTLHE:

20
80